



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)

PAMPIRI YA 3 (P3)

FEBRUARY/MARCH 2009

MEMORANDUM

MATSHWAO: 100

NAKO: dihora tse 2½

Memorandamo ona o na le maqephe a 16.

RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO: KAROLO YA A

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80%-100%	70%-79%	60%-69%	50-59%	40-49%	30-39%	00-29%
MORALO: tlhophiso ya mehopolo, kutlwisiso ya mosebetsi	Moralo o entswe ka botlalo ka tsela e babatsehang Kutlwisiso e phethahetseng ya ditlhokeho tsa mosebetsi Bopaki bo hlakileng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya moqoqo o babatsehang	Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi Bopaki bo botle haholo ba hore moralo o lebisa tlhahisong moqoqo o bopilweng ka bokgabane	Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka tsela e ntle e kgotsopatsang	Bopaki bo amohelehileng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka tsela e amohelehileng	Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya moqoqo o lebelletsweng	Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe Haellwa ke kutlwisiso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya moqoqo o lebelletsweng bo fokola haholo.	Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo a haella haholo Kutlwisiso ya ditlhokeho le mofuta wa tema e batlehang di haella haholo
5	5	5	4	3	2	1	0
SEBOPEHO: diratswana, selelekela le qetelo; bolelele bo loketseng	Diratswana tse phethahetseng, tse hokahaneng ka tsela e hlakileng ka dinako tsohle Selelekela le qetelo tse babatsehang hahlolo tse dumellanang le mosebetsi Bolelele bo nepahetseng	Diratswana tse ntle haholo tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako Selelekela le qetelo tse ntle haholo tse dumellanang le mosebetsi Bolelele bo nepahetseng	Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako Selelekela le qetelo tse ntle tse dumellanang le mosebetsi Bolelele bo nepahetseng	Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwahalang Selelekela le qetelo tse ntle ka tsela e kgotsofatsang, ho latela mosebetsi Bolelele bo nepahetseng	Kelohloko e seng kae diratswaneng mmoho le ho hokahana ha tsona ka tsela e lekaneng Selelekela le qetelo tse kgotsofatsang, ho latela mosebetsi Bolelele bo nepahetseng	Diratswana tse haellang tse batlang di hloka kgokahano Selelekela se haellang le qetelo e sa phethahalang O batla o le molelele/ mokgutshwane	Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kapa o ngola diratswana ka bokgoni bo haellang haholo Selelekela se haellang haholo le qetelo e fokolang haholo O molelele/ mokgutshwane haholo
10	10	8 - 9	7	5 - 6	4	3	1 - 2

NSC – Memorandum

<p>DIKAHARE (difuperweng): tlhophiso ya mohopolo le dintlha, tshekatsheko ya sehlooho, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehatsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo</p> <p>Sehlooho se sekasekwa ka botlalo le ka ho phethahala</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloh ka tsela e babatsehang</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehatsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo</p> <p>Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle haholo</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloh ka tsela e ntle haholo</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehatsang hangata ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo</p> <p>Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloh ka tsela e ntle</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehatsang ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang</p> <p>Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle ho kgotsofatsang</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloh ka tsela e kgotsofatsang</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehatsang di bopilwe ka tsela e kgodisang, ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha</p> <p>Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka bokgoni bo lekaneng</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloh ka bokgoni bo lekaneng</p>	<p>Dintlha tse tshhehatsang ke tse haellang, tse kgodisang hanyenyane feela mme e se ka nako tsohle di bopilweng ka tshwanelo</p> <p>Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka bokgoni bo haellang haholo</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloh ka bokgoni bo haellang</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehatsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgoiweha ka bothata haholo</p> <p>Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fasohetseng</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloh ka bnofokodi bo boholo haholo</p>
<p>15</p>	<p>14 - 15</p>	<p>11 - 13</p>	<p>9 - 10</p>	<p>7 - 8</p>	<p>5 - 6</p>	<p>3 - 4</p>	<p>0 - 2</p>
<p>PUO LE SETAELE: Tlotlontswe, dibopeloh le mefuta ya dipolelo, dipolelo tsa bohale, mopeleto, matshwao a puo le kelohlolo e hlokolosi ya puo</p> <p>Rejisetara/ setaele, sehalo, ela hloko baamohedi ba ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloh ho latela ditlhokeho</p>	<p>Tshebediso e phethahetseng ya tlotlontswe, dikapolelo le kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo</p> <p>Tshebediso e babatsehang, e nepahetseng le e bontshang boiqapelo, ya mefutafuta e batsi mmoho le dibopeloh tsa dipolelo</p> <p>Rejisetara e sebedisitse ka bokgoni bo botle, setaele se hlakileng sa hae</p> <p>Tshebediso e ikgethileng ya sehalo e ntlafatsa se ngotsweng ka tsela e babatsehang</p>	<p>Tshebediso e ntle haholo ya tlotlontswe, dikapolelo le kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo</p> <p>Tshebediso ya mefutafuta e batsi le dibopeloh tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetseng</p> <p>Rejisetara e sebedisitse hantle haholo mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae</p> <p>Tshebediso ya sehalo ka tsela e fapafapanang e laolwa ka ho phethahala</p>	<p>Tshebediso e ntle ya tlotlontswe, dikapolelo le kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo</p> <p>Tshebediso ya mefutafuta e batlang e le batsi le dibopeloh tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e batlang e nepahetse</p> <p>Rejisetara e sebedisitse hantle mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae</p> <p>Tshebediso ya sehalo ka tsela e fapafapanang e batlang e laolwa ka ho phethahala</p>	<p>Tshebediso e kgotsofatsang ya tlotlontswe, dikapolelo le kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo bo seng bokae</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsofatsang empa o sebedisa mefuta le dibopeloh tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang</p> <p>Rejisetara e sebedisitse ka tsela e kgotsofatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae</p> <p>Taolo e lekaneng ya tshebediso ya sehalo ka tsela e bontshang ho fapafapana</p>	<p>Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswe, dikapolelo le bopaki bo bonyenyane bo supang kgetho ya mantswe e bontsha ng boiqapelo</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mefuta le dibopeloh tsa dipolelo tse tlwaelehileng</p> <p>Rejisetaran le setaele di sebedisitse ka tsela e lekaneng, feela e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng</p> <p>Tshebediso e seng kae ya sehalo ka ho fapafapana</p>	<p>Tshebediso e haellang ya tlotlontswe, dikapolelo mme o bontsha kgetho ya mantswe e haellang</p> <p>Sebedisa thutapuo ka bokgoni bo haellang, dibopeloh tsa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo</p> <p>Rejisetara le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo bo haellang ba setaele sa hae</p> <p>Sebedisa sehalo ka ho fapafapana ka sewelo</p>	<p>Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswe, dikapolelo mme o bontsha tlhokeho ya kgetho ya mantswe e nang le boiqapelo</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafalla ke ho sebedisa dibopeloh le mefuta ya dipolelo</p> <p>Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara e loketseng, setaele kapa ho ikutlwahatsa</p> <p>Sebedisa sehalo ka ho fapafapana ka bokgoni bo haellang haholo</p>

	Ha ho diphoso mopeletong, mme matshwao a puo a sebedisitse ka nepahalo le ka ho phethahala	Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tsebediso e ntle haholo ya matshwao a puo	Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tsebediso e ntle ya matshwao a puo	Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tsebediso ya matshwao a puo ka bokgoni bo kgotsofatsang	Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tsebediso ya matshwao a puo empa di sa ame moelelo	Diphoso tsa mopeleto di ngata; matshwao a puo a sebediswa ka tsela e rothofatsang moelelo	Diphoso tse totobetseng tsa mopeleto le tsebediso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo
15	14 - 15	11 - 13	9 - 10	7 - 8	5 - 6	3 - 4	0 - 2
TEKOLO BOTJHA: ho hlaola diphoso, bala hape, le ho nehelana ka sehlahiswa se phethahatseng	Bopaki bo hlakileng ba ho kgwaritsa hape ho lokisa diphoso a sebetsa ka boyena Tema e babatsehang, e bopilweng le ho phethelwa ka tsela e kgahlisang Nehelano e babatsehang	Bopaki bo hlakileng ba ho kgwaritsa hape ho lokisa diphoso a sebetsa ka boyena Bopaki bo hlakileng ba hore mosebetsi o lekotswe botjha, ha lokiswa boholo ba diphoso mme sehlahiswa sa ho qetela se setle haholo Nehelano e ntle haholo	Bopaki bo batlang bo hlakileng ba ho kgwaritsa hape ho lokisa diphoso a sebetsa ka boyena Bopaki bo batlang bo hlakile ba hore mosebetsi o lekotswe botjha ho lokisa boholo ba diphoso mme sehlahiswa sa ho qetela ke se phethetsweng hantle Nehelano e ntle haholo	Bopaki ba ho kgwaritsa hape ho lokisa diphoso a sebetsa ka boyena ka tsela e kgotsofatsang Diphoso tse ngata di lokisitse ha ho balwa hape le ho lekola botjha, mme ha hlahiswa moqoqo o kgotsofatsang Nehelano e kgotsofatsang	Bopaki bo seng bokae ba ho kgwaritsa hape, ho bala hape ho lokisa diphoso Bopaki ba hore mosebetsi o lekotswe botjha ho lokisa diphoso mme ha nehelana ka sehlahiswa se phethetsweng se kgotsofatsang Nehelano e amohelehileng	Kgwaritsa hape empa o hlolwa ke ho lokisa boholo ba diphoso Mosebetsi ha o a lekolwa botjha ka tsela e lekaneng hoo ho leng boima ho bala sehlahiswa se phethetsweng Nehelano e haellang	Diphoso tse ngata tse rothofatsang moelelo Mosebetsi ha o a lekolwa botjha ho lokisa diphoso Diphoso di ngatangata hoo le moelelo o batlang o le lerootho Nehelano e fokolang
[5]	5	5	4	3	2	1	0 - 1

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Moralo	5	Mor. =
Sebopelo	10	Seb. =
Dikahare	15	Dik. =
Puo le setaele	15	P/S =
Tekolobotjha	5	Tek. =
Matshwao ohle	50	

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela.
- Ho tshwaya ke maikutlo a motshwayi. Sheba boiphihlelo ba mohlahlobuwa mme o fane ka matshwao dintlheng tse nepahetseng le ha ebe ha o dumellane le tsona.
- Sebedisa ruburiki eo o e fuweng ho tshwaya moqoqo. Ruburiki e arotswe dikarolo tse tharo (A: Moqoqo, B: Tema ya kgokahano e telele le C: Tema ya kgokahano e kgutshwane).

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1****1.1 Tshabo le lehloyo ho baahi ba dinaha disele** *Moqoqo o hlalolang* (Descriptive)

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o hlalosa ho hong ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalolang ka tsela e hlakileng.
- Ho ka hlaloswa motho kapa ho hong ho itseng.

1.2 Wa tla wa ba monate mokete oo! *Moqoqo wa phetelo* (Narrative)

- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tse etsahetseng.
- O ka ngolwa ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.

1.3 Na bana ba dilemo tsa ho tloha ho tse 12 ba lokela ho dumellwa ho ntsha mpa *Moqoqo wa kang/ngangisano* (Argumentative)

- Moqoqo ona ke wa kang kapa wa ngangisano.
- Mohlahlobuwa o lokela ho bontsha ntlhakemo ya hae kapa mohopolo o itseng.
- O lokela ho hlalisa lehlakore le ho le ntshetsa pele mme a tshehetsa le ho sireletsa lehlakore la hae. Ntlhakemo ya mongodi e lokela ho hlaka ka nako tsohle.

1.4 Kwala buka o ithute motho *Moqoqo wa boimamelo/tebisa maikutlo* (Reflective)

Moqoqong wa boimamelo mongodi o nahanisisa ntlha e itseng mme o nehelana ka maikutlo le mehopollo eo e leng ya hae. Moqoqo ona o tla nka lehlakore. Mehopollo/menahano/maikutlo a hlalishwang a lokela ho pepesa nnete mme a bontshe ho ba le seabo ha mongodi.

1.5 Bothata bo tlišwang ke tšhokeho ya mesebetsi batjheng le tharollo ya bona *Moqoqo o pepesang ditaba/dintlha (Expository)*

- Ona ke moqoqo o pepesang dintlha/ditaba.
- Moqoqong ona ho fetiswa/hlahisa dintlha kapa tlhahisoleseding ka tsela e utlwahalang.
- Ona ke moqoqo wa dintlha oo ho ona mongodi a hlalosang kapa a nehlanang ka dintlha ka tsela e otlohileng e bontshang tatelano.
- Moqoqo o pepesang dintlha o ngolwa ka tlasa dipatlisiso tse matla mme dintlha di tshehetswa ka bopaki le ka dipalopalo.

1.6 Ho ntsha bohadi *Moqoqo o sa tshehetseng lehlakore (Discursive)*

- Mofuta ona wa moqoqo ha o nke lehlakore mme sepheo sa wona ke ho nehelana ka maikutlo a lekanang mahlakoreng a mabedi a kang.
- Mohlahlobuwa a lekole mahlakore a fapaneng a sehlooho se hlaloswang ebe o nehelana ka dintlha tse hanyetsanang a sa tshehetse lehlakore lefe kapa lefe.
- Mohlahlobuwa a ka fihlela qeto e itseng pheletsong ya moqoqo, empa dintlha tse tshehetsang le tse kgahlanong di lokela ho lekalekana hantle le ho sekasekwa ka tekano ha mohlahlobuwa a ntse a ngola moqoqo.

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO: KAROLO YA B
(TSE TELELE LE)
SESOTHO PUO YA LAPENG**

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e fofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80%-100%	70%-79%	60%-69%	50-59%	40-49%	30-39%	00-29%
MORALO: tihophiso ya mehopolo, kutlwisiso ya mosebetsi	Moralo o entswe ka botlalo ka tsela e babatsehang Kutlwisiso e phethahetseng ya ditlhokeho tsa mosebetsi Ho na le bopaki bo hlakileng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e babatsehang	Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi Bopaki bo botle haholo ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka bokgabane	Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e ntle e kgotsopatsang	Bopaki bo amohelehileng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e amohelehileng	Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng	Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe Haellwa ke kutlwisiso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng bo fokola haholo	Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo haella haholo Kutlwisiso ya ditlhoko le mofuta wa tema e batlehang di haella haholo
Tema e telele [3]	3	3	2	2	1	1	0
SEBOPEHO: matshwao a sebopeho, diratswana, selelekela le qetelo (moo di hlokehang); bolelele bo loketseng	O sebedisitse melao yohle e hlokehang ya sebopeho ka tsela e phethahetseng Diratswana di phethahetse, di hokahane ka ho hlaka ka dinako tsohle Selelekela le qetelo ke tse babatsehang haholo, di dumellana le mosebetsi Tema e bopilwe ka tsela e babatsehang. Bolelele bo nepahetse	O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho ka tsela e ntle haholo Diratswana tse ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako Selelekela le qetelo di ntle haholo, di dumellana le mosebetsi Tema e bopilwe hantle haholo mme e nepahetse Bolelele bo nepahetse	O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho ka tsela e kgotsopatsang Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako Selelekela le qetelo di ntle mme di dumellana le mosebetsi Tema e bopilwe hantle mme boholo e nepahetse Bolelele bo nepahetse	O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho ka kutlwisiso e lekaneng Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwalang Selelekela le qetelo di ntle ho kgotsopatsang, ho latela mosebetsi Tema e bopilwe ka nepahalo ho lekaneng Bolelele bo nepahetse	O na le kutlwisiso e mahareng ya ditlhokeho tsa sebopeho, dikgeo mona le mane Kelohlolo e seng kae ya diratswana, di hokahana ka tsela e mahareng Selelekela le qetelo tse kgotsopatsang, ho latela mosebetsi Tema e bopilwe ka tsela e bonolo mme e baleha habonolo Bolelele bo nepahetse	Sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho ka tsela e fokolang Diratswana tse haellang tse batlang di hloka kgokahano Selelekela se haellang le qetelo e sa phethahalang Tema e bopilwe ka tsela e fokolang, e baleha ha boima Tema e batla e le telelele/kgutshwane	Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeho Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana)/ kapa o ngola diratswana ka bokgoni bo haellang haholo Selelekela se haellang haholo le qetelo e fokolang haholo Tema e bopilwe ka tsela e fokolang mme e baleha ha boima haholo Tema e telelele/ kgutshwane haholo

Tema e telele [7]	7	6	5	4	3	2	1
DIKAHARE (difuperweng): Tlhophiso ya mehopolo le dintlha, kgokahano, kelohloko ya baamohedi ba ditaba	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo</p> <p>Kgokahano e phethahetseng ya dikahare le mehopolo, dintlha tsohle di tshhehetsa sehlooho</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetsa le maemo ka tsela e babatsehlang</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo</p> <p>Tema e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se manollwa ka bottlalo mme dintlha tsohle di a se tshhehetsa</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetsa le maemo le sebopeloh ka tsela e ntle haholo</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehetsang boholo ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo</p> <p>Tema boholo e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se sekasekilwe mme boholo ba dintlha bo tshhehetsa sehlooho</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetsa, maemo le sebopeloh ka tsela e ntle</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehetsang ke tse kgodisang, tse batlang di tshwarella mme di bopilwe ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang</p> <p>Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopolo ho lekaneng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshhehetsang sehlooho</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetsa, maemo le sebopeloh ka tsela e kgotsofatsang</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha</p> <p>Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopolo ka tsela e mahareng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshhehetsang sehlooho</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetsa, maemo le sebopeloh ka bokgoni bo lekaneng</p>	<p>Dintlha tse tshhehetsang ke tse haellang, tse kgodisang ho se hokae, mme ha se ka nako tsohle di bopilweng ka tshwanelo</p> <p>Kgokahano e seng kae feela ya dintlha le mehopolo. Ke dintlha tse seng kae tse tshhehetsang sehlooho</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetsa, maemo le sebopeloh ka bokgoni bo haellang</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgolweha ka bothata haholo</p> <p>Tema ha e bontshe kgokahano ya dintlha le mehopolo. Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fasohetseng</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetsa, maemo le sebopeloh ka bokgoni bo boholo haholo</p>
Tema e telele [10]	10	8 - 9	7	5 - 6	4	3	1 - 2

<p>PUO LE SETAELE: Tlotlontswe, popeho ya dipolelo; mopeleto, tshebediso ya puo</p> <p>Rejisetara le sehalo setaele, kelohloko ya baamohedi ba ditaba, maikemi setso, maemo</p>	<p>Tshebediso e phethahetseng ya tlotlontswe, le kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo</p> <p>Tshebediso e babatsehang, e nepahetseng le e bontshang boiqapelo ya mefutafuta e batsi mmoho le dibopeho tsa dipolelo</p> <p>Rejisetara le sehalo di sebedisitswe ka bokgoni bo babatsehang, setaele se hlakileng sa hae</p> <p>Ha ho diphoso mopeletong, mme matshwao a puo a sebedisitswe ka nepahalo le ka ho phethahala</p>	<p>Tshebediso e ntle haholo ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo</p> <p>Tshebediso ya mefutafuta e batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetseng</p> <p>Rejisetara le sehalo sebedisitswe hantle haholo mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae</p> <p>Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle haholo ya matshwao a puo</p>	<p>Tshebediso e ntle ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo</p> <p>Tshebediso ya mefutafuta e batlang e le batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e batlang e nepahetse</p> <p>Rejisetara le sehalo di sebedisitswe hantle, mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae</p> <p>Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle ya matshwao a puo</p>	<p>Tshebediso e kgotsofatsang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo bo seng bokae</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsofatsang empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang</p> <p>Rejisetara le sehalo sebedisitswe ka tsela e kgotsofatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae</p> <p>Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo ka bokgoni bo kgotsofatsang</p>	<p>Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe ka boiqapelo bo bonnyane</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo tse tlwaelehileng</p> <p>Rejisetara, sehalo le setaele di sebedisitswe ka tsela e foofo feela, e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng</p> <p>Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo empa di sa ame moelelo</p>	<p>Tshebediso e haellang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e haellang</p> <p>Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang, o sebedisa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo</p> <p>Rejisetara, sehalo le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo haellang ba setaele sa hae</p> <p>Diphoso tsa mopeleto di ngata; matshwao a puo a sebediswa ka tsela e rothofatsang moelelo</p>	<p>Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswe, kgetho e haellang ya mantswe a bontshang boiqapelo</p> <p>Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafalla ke ho sebedisa dibopeho le mefuta ya dipolelo</p> <p>Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara, sehalo le setaele tse loketseng, kapa ho ikutlwahatsa</p> <p>Diphoso tse totobetseng tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo</p>
<p>Tema e telele [7]</p>	<p>7</p>	<p>6</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>1</p>
<p>Bala hape/ lekola botjha ho lokisa diphoso le ho nehelana</p>	<p>Bopaki bo hlakileng ba ho bala hape ho lokisa diphoso</p> <p>Tema e batla e se na diphoso ho hang kaha e lekotswe botjha ho lokisa diphoso.</p> <p>Tema e babatsehang, e bopilweng le ho phethelwa ka tsela e kgahlisang</p> <p>Nehelano e babatsehang</p>	<p>Bopaki bo hlakileng ba ho bala hape ho lokisa diphoso</p> <p>Tema boholo e hloka diphoso hoba e lekotswe botjha ho hlaola diphoso</p> <p>Sehlahiswa se phethetsweng se setle haholo</p> <p>Nehelano e ntle haholo</p>	<p>Bopaki bo batlang bo hlakileng ba ho bala hape ho lokisa diphoso</p> <p>Tema boholo e hloka diphoso hoba e lekotswe botjha ho hlaola diphoso</p> <p>Sehlahiswa se phethetsweng se setle</p> <p>Nehelano e ntle</p>	<p>Bopaki bo kgotsofatsang ba hore o badile hape ho lokisa diphoso</p> <p>Tema e ntse e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho hlaola diphoso</p> <p>Sehlahiswa se phethetsweng se kgotsofatsang</p> <p>Nehelano e amohelehileng</p>	<p>Bopaki bo seng bokae ba ho bala hape ho lokisa diphoso</p> <p>Tema e ntse e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho hlaola diphoso</p> <p>Sehlahiswa se phethetsweng se kgotsofatsang</p> <p>Nehelano e kgotsofatsang</p>	<p>Bopaki bo bonyenyane ba ho bala hape</p> <p>Tema e ntse e tletse diphoso leha e lekotswe botjha ka maiteko a ho hlaola diphoso</p> <p>Sehlahiswa se phethetsweng se baleha ha boima</p> <p>Nehelano e haellang</p>	<p>Diphoso tse ngata haholo mme di rothofatsa moelelo</p> <p>Tema e ntse e tletse diphoso tse ngatangata leha e lekotswe botjha ka maiteko a ho hlaola diphoso</p> <p>Sehlahiswa se phethetsweng se baleha ha boima</p> <p>Nehelano e fokolang</p>
<p>Tema e telele [3]</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0</p>

KAROLO YA B

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:
(Tema tse telele – *longer transactional texts*)

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Moralo	3	Mor. =
Sebopeho	7	Seb. =
Dikahare	10	Dik. =
Puo le setaele	7	P/S =
Tekolobotjha	3	Tek. =
Matshwao ohle	30	

KAROLO YAB: DITEMA TSA KGOKAHANYO TSE TELELE

POTSO YA 2

2.1 Lengolo le semmuso Kopo ya basari

- Diaterese tse pedi – ya mongodi le ya khampani.
- Ditumediso – Motho eo lengolo le yang ho yena, mohlala, Mohlomphehi
- Sehlooho sa ditaba
- Ditaba
- Phethelo/qetelo
- Puo e be e hlakileng mme mongodi a tobe taba.

2.2 Tema ya ditlhophiso (editorial)

- Sehlooho sa ditaba se lokela ho hohela babadi.
- Selekela sa mongodi se hlahise ntlhakemo ya hae.
- Puo e be e hlakileng.
- Ditaba di lokela ho tsamaellana le sehlooho.

2.3 Puisano

- Puisano e lokela ho ikgetha ka matshwao a yona.
- Puisano e lokela ho toba taba.
- Ditaba e be tse amanang le sehlooho.
- Polelo ka nngwe e lokela ho arabela seo ho buisanwang ka sona.
- Puo ho sebediswe e nepahetseng.

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO: KAROLO YA C
(TSE KGUTSHWANE)**

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehanga	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80%-100%	70%-79%	60%-69%	50-59%	40-49%	30-39%	00-29%
MORALO: tlhophiso ya mehopolo, kutlwisiso ya mosebetsi	Moralo o entswe ka botlalo ka tsela e babatsehanga Kutlwisiso e phethahetseng ya ditlhokeho tsa mosebetsi Ho na le bopaki bo hlakileng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e babatsehanga	Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi Bopaki bo botle haholo ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka bokgabane	Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e ntle e kgotsofatsang	Bopaki bo amohelhileng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e amohelhileng	Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng	Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe Haellwa ke kutlwisiso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng bo fokola haholo	Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo haella haholo Kutlwisiso ya ditlhoko le mofuta wa tema e batlehang di haella haholo Diphoso tse totobetseng tsa mopeleto le tshbediso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo
E kgutshwane [2]	2	2	2	1	1	1	0
SEBOPEHO: matshwao a sebopeliso, diratswana, selelekela le qetelo (moo di hlokehang); bolelele bo loketseng	O sebedisitse melao yohle e hlokehang ya sebopeliso ka tsela e phethahetseng Diratswana di phethahetse, di hokahane ka ho hlaka ka dinako tsohle Selelekela le qetelo ke tse babatsehanga haholo, di dumellana le mosebetsi Tema e bopilwe ka tsela e babatsehanga Bolelele bo nepahetse	O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeliso ka tsela e ntle haholo Diratswana tse ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako Selelekela le qetelo di ntle haholo, di dumellana le mosebetsi Tema e bopilwe hantle haholo mme e nepahetse Bolelele bo nepahetse	O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeliso ka tsela e kgotsofatsang Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako Selelekela le qetelo di ntle mme di dumellana le mosebetsi Tema e bopilwe hantle mme boholo e nepahetse Bolelele bo nepahetse	O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeliso ka kutlwisiso e lekaneng Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwahalang Selelekela le qetelo di ntle ho kgotsofatsang, ho latela mosebetsi Tema e bopilwe ka nepahalo ho lekaneng Bolelele bo nepahetse	O na le kutlwisiso e mahareng ya ditlhokeho tsa sebopeliso, dikgeo mona le mane Kelohlolo e seng kae ya diratswana, di hokahane ka tsela e mahareng Selelekela le qetelo tse kgotsofatsang, ho latela mosebetsi Tema e bopilwe ka tsela e bonolo mme e baleha habonolo Bolelele bo nepahetse	Sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeliso ka tsela e fokolang Diratswana tse haellang tse batlang di hloka kgokahano Selelekela se haellang le qetelo e sa phethahalang Tema e bopilwe ka tsela e fokolang, e baleha ha boima Tema e batla e le telelele/kgutshwane	Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeliso Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana)/ kapa o ngola diratswana ka bokgoni bo haellang haholo Selelekela se haellang haholo le qetelo e fokolang haholo Tema e bopilwe ka tsela e fokolang mme e baleha ha boima haholo Tema e telelele/ kgutshwane haholo
E kgutshwane [5]	5	5	4	3	2	1	1

<p>DIKAHARE (difuperweng): Tlhophiso ya mehopolo le dintlha, kgokahano, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo</p> <p>Kgokahano e phethahetseng ya dikahare le mehopolo, dintlha tsohle di tshehetsa sehlooho</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso le maemo ka tsela e babatsehlang</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo</p> <p>Tema e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se manollwa ka bottlalo mme dintlha tsohle di a se tshehetsa.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso le maemo le sebopeho ka tsela e ntle haholo</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang boholo ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo</p> <p>Tema boholo e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se sekasekilwe mme boholo ba dintlha bo tshehetsa sehlooho</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e ntle</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang, tse batlang di tshwarella mme di bopilwe ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang</p> <p>Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopolo ho lekaneng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e kgotsofatsang</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha</p> <p>Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopolo ka tsela e mahareng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo lekaneng</p>	<p>Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang ho se hokae, mme ha se ka nako tsohle di bopilweng ka tshwanelo</p> <p>Kgokahano e seng kae feela ya dintlha le mehopolo. Ke dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo haellang</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgolweha ka bothata haholo</p> <p>Tema ha e bontshe kgokahano ya dintlha le mehopolo. Sehlooho se utlwiswa ka tsela e fasohetseng</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bnofokodi bo boholo haholo</p>
<p>E kgutshwane [7]</p>	<p>7</p>	<p>6</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>1</p>

<p>PUO LE SETAELE: Tlotlontswe, popeho ya dipolelo; mopeleto, tshebediso ya puo</p> <p>Rejisetara le sehalo setaele, kelohloko ya baamohedi ba ditaba, maikemi setso, maemo</p>	<p>Tshebediso e phethahetseng ya tlotlontswe, le kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo</p> <p>Tshebediso e babatsehang, e nepahetse- ng le e bontshang bo- iqapelo ya mefuta- futa e batsi mmoho le dibopeho tsa dipolelo</p> <p>Rejisetara le sehalo di sebedisitse ka bokgoni bo babatsehang, setaele se hlakileng sa hae</p> <p>Ha ho diphoso mopeletong, mme matshwao a puo a sebedisitse ka nepahalo le ka ho phethahala</p>	<p>Tshebediso e ntle haholo ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo</p> <p>Tshebediso ya mefutafuta e batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetseng</p> <p>Rejisetara le sehalo sebedisitse hantle haholo mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae</p> <p>Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle haholo ya matshwao a puo</p>	<p>Tshebediso e ntle ya tlotlontswe, kgetho ya nantswe e bontshang boiqapelo</p> <p>Tshebediso ya mefutafuta e batlang e le batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e batlang e nepahetse</p> <p>Rejisetara le sehalo di sebedisitse hantle, mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae</p> <p>Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e ntle e kgotsopatsang</p>	<p>Tshebediso e kgotsopa- tsang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo bo seng bokae</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsopatsang empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang</p> <p>Rejisetara le sehalo sebedisitse ka tsela e kgotsopatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae</p> <p>Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e amohelehileng</p>	<p>Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe ka boiqapelo bo bonnyane</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo tse tlwaelehileng</p> <p>Rejisetara, sehalo le setaele di sebedisitse ka tsela e foofo feela, e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng</p> <p>Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng</p>	<p>Tshebediso e haellang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e haellang</p> <p>Puo e sebedisitse ka bokgoni bo haellang, o sebedisa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo</p> <p>Rejisetara, sehalo le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo haellang ba setaele sa hae</p> <p>Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng bo fokola haholo</p>	<p>Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswe, kgetho e haellang ya nantswe a bontshang boiqapelo</p> <p>Puo e sebedisitse ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafallwa ke ho sebedisa dibopeho le mefuta ya dipolelo</p> <p>Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara, sehalo le setaele tse loketseng, kapa ho ikutlwahatsa</p> <p>Diphoso tse totobetseng tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo</p>
<p>E kgutshwane [4]</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>1</p>
<p>Bala hape/lekola botjha ho lokisa diphoso le ho nehelana</p>	<p>Bopaki bo hlakileng ba ho bala hape ho lokisa diphoso</p> <p>Tema e batla e se na diphoso ho hang kaha e lekotswe botjha ho lokisa diphoso</p> <p>Tema e babatsehang, e bopilweng le ho phethelwa ka tsela e kgahlisang</p> <p>Nehelano e babatsehang</p>	<p>Bopaki bo hlakileng ba ho bala hape ho lokisa diphoso</p> <p>Tema boholo e hloka diphoso hoba e lekotswe botjha ho hlaola diphoso</p> <p>Sehlahiswa se phe- thetsweng se setle haholo</p> <p>Nehelano e ntle haholo</p>	<p>Bopaki bo batlang bo hlakileng ba ho bala hape ho lokisa diphoso</p> <p>Tema boholo e hloka diphoso hoba e lekotswe botjha ho hlaola diphoso</p> <p>Sehlahiswa se phe- thetsweng se setle</p> <p>Nehelano e ntle</p>	<p>Bopaki bo kgotsopa- tsang ba hore o badile hape ho lokisa diphoso</p> <p>Tema e ntse e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho hlaola diphoso</p> <p>Sehlahiswa se phe- thetsweng se kgotsopatsang</p> <p>Nehelano e amohelehileng</p>	<p>Bopaki bo seng bokae ba ho bala hape ho lokisa diphoso</p> <p>Tema e ntse e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho hlaola diphoso</p> <p>Sehlahiswa se phe- thetsweng se kgotsopatsang</p> <p>Nehelano e kgotsopatsang</p>	<p>Bopaki bo bonyenyane ba ho bala hape</p> <p>Tema e ntse e tletse diphoso leha e lekotswe botjha ka maiteko a ho hlaola diphoso</p> <p>Sehlahiswa se phethetsweng se baleha ha boima</p> <p>Nehelano e haellang</p>	<p>Diphoso tse ngata haholo mme di rothofatsa moelelo</p> <p>Tema e ntse e tletse diphoso tse ngatangata leha e lekotswe botjha ka maiteko a ho hlaola diphoso</p> <p>Sehlahiswa se phethetsweng se baleha ha boima</p> <p>Nehelano e fokolang</p>
<p>E kgutshwane [2]</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0</p>

KAROLO YA C

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:
(Tema tse kgutshwane – *shorter texts*)

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Moralo	2	Mor. =
Sebopeho	5	Seb. =
Dikahare	7	Dik. =
Puo le setaele	4	P/S =
Tekolobotjha	2	Tek. =
Matshwao ohle	20	

ELA HLOKO:

Ntle le tataiso ena eo ho nehelanweng ka yona ka hodimo (ha ho tshwauwa ditema tsa Kgokahano, tse telele le tse kgutshwane) bahlahlobi ba lekodisise hantle sebopeho (ho ya ka mofuta wa tema). Sebopeho se fapana ho tloha temeng e nngwe ho isa ho e nngwe. Ho etsa mohlala ha moithuti a hlahisitse le ho nehelana ka lengolo la semmuso, mohlalobi o lokela ho tadima sebopeho se nang le aterese tse pedi, tumedisano, sehlooho sa ditaba le mmele o bopilweng ka bokgabane le ka tshwanelo, mmoho le phethelo e nepahetseng.

Memorandamong ona ho nehelawe ka tataiso ho ya ka dipotso (mefuta ya ditema tse lokelang ho hlahiswa ke baithuti) tse botsitsweng pampiring ena.

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANYO TSE KGUTSHWANE**POTSO YA 3****3.1 Papatso**

- Sehlooho e be se hohelang.
- Papatso e lokela ho ba kgutshwanyane mme mohlahlobuwa a tobe taba.
- Puo e be e hohelang, e susumeletsang mmadi ho reka se bapatswang.
- Mohlahlobuwa a sebedise kapa a ngole feela ditaba tse hlokahalang.
- Papatso e tobane le batho bao e lebisitsweng ho bona.

3.2 Pampitshana ya tlhahisoleseding (flyer)

Mohlahlobuwa o lokela ho ngola pampitshana e nang le tlhahisoleseding e tla hohela mmadi.

- Sepheo sa pampitshana eo e be se hlakileng.
- Se bontshe ditshebeletso, sebaka moo ditshebeletso di fumanehang teng.

3.3 Ditaelo ... (directions)

Ke tema e hlahisang dintlha tse hlakileng tseo mongodi hlahisang ditaelo, mme.

- Ditaelo di lokela ho hlaka mme di ngolwe ka tatellano.
- Ditaelo di lokela ho tloha boemelong ba makoloi a setjhaba ho kena motseng o motjha.
- Di tototbatse matshwao a tsela, mabitso a diterata, le mabitso a meaho.

MATSHWAO A PAMPIRI ENA YOHLE: 100